





Bogologolotala, diphologolo tsa naga di ne tsa tlhoka metsi.
Di ne di lebelela gotlhe mme go sena sepe.



Di ne tsa kopana go rarabolola bothata jwa tsona.
Diphologolo tsothe di ne tsa tsenela kopano kwa ntle ga
Phokojwe.


Phokojwe a re, "Nka tsenela kopano jang le khudu e e
nkgang?"

Se, se ne sa galefisa diphologolo tse dingwe.



Kwa kopanong, diphologolo tsa dumalana ka go epa sediba.


Tshepe, moetapele a re, "Sediba sa rona se tla nna boteng le bophara. Fa se tletse, re ka se tlhoke metsi gape."



Di ne di opela mme di bina fa di ntse di epa sediba ka go neeletsana.

Bofelong, metsi a phunyega mme a tlatša sediba.

Di ne di itumetse. Di ne di ise di nne le tatso ya metsi a a botshe a le monate go tshwana le a.



Jaanong, letsatsi lengwe, diphologolo tsa lemoga fa mongwe a tlatsa metsi a tsona leswe.


Tsa refosana ka go disa sediba.



E rile fa Mmutla a le mo tirong a disitse sediba, Phokojwe a tlhaga a tshwere kgati.

“O batla eng fa?” ga botsa Phokojwe.


“Ke disitse metsi a rona,” ga araba Mmutla.



Phokojwe a kopa Mmutla gore a tshameke le ena. Ba refosana ka go gokelana.

Motshameko o ne o tsenyeletsa go tswala matlho, fa o gokelelwa mo kgating, go balelelwa go fitlha ka sekete mme o bule matlho.

Mmutla a dumela.



Mmutla a gokelela Phokojwe, yo o neng a bala go fitlha ka sekete. Mmutla a mo golola.

Jaanong, Phokojwe a gokelela Mmutla, yo o neng a tswetse matlho mme a simolola go bala.


Phokojwe a nwa go tswa mo sedibeng, a thuma Morago ga moo, Phokojwe a gelela metsi a tsamaya.



Mmutla a fetsa go bala go fitlha go sekete mme a bula matho.

Phokojwe o ne a timeletse, a sa bonwe.


Mmutla a goeletsa diphologolo tse dingwe gore di tle go mmofolola.



Diphologolo di ne tsa tswelera ka go refosana ka go disa sediba, mme tsothe tsa palelwa ke go tshwara Phokojwe.

Khudu a re, "E re ke nne ke disitse."

"Khudu ga e botlhale le e seng". "Ke phologolo ya go siana," ga nagana tse dingwe. Khudu a thobuela mo sedibeng a emela Phokojwe.



Fa Phokojwe a fitlha, a nagana, "Ga go ope fa!"

Fa a ntse a nwa a utlwa a lomiwa mo nkong. Jaanong, a gogelwa kwa tlase ga metsi!

Phokojwe o ne a leka go tswela kwa ntle, fela Khudu a mo tshwarelela. "Tlayang, ke mo tshwere!" ga goletsa Khudu.



Diphologolo tsa fitlha tsa bofelela Phokojwe. Khudu a re go Phokojwe, "O re senyeditse rotlhe. Kotlhao ya gago ke go phepafatsa maroo a rona."

Diphologolo tsothe tsa tlotlomatsa Khudu gore ke mogaka wa tsona.

Go tloga letsatsi leo, tsa itumelela go nwa metsi a a phepa kwa ntle ga go tshwengwa.